

# Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine

**Koristeći se** ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzimajući u obzir član II.1.(d) prethodno navedenog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik "pruža pomoć kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se javе u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora";

**Pozivajući se na** stav XI.2 Zaključaka sa Konferencije o implementaciji mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, a na kojoj je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o implementaciji civilnog dijela mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obavezujućih odluka, kada procijeni da je to neophodno" o određenim pitanjima uključujući (prema tački (c) ovog stava) "mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

**Imajući na umu takođe** stav 12. 1. Deklaracije koju je Vijeće za implementaciju mira donijelo na svom sastanku održanom u Madridu 15. i 16. decembra 1998. godine, u kojem je jasno rečeno da Vijeće smatra da je uspostava pravne države, u koju svi građani imaju povjerenja, preduvjet za trajni mir te za samoodrživu ekonomiju koja može da privuče i zadrži i strane i domaće ulagače;

**Konstatirajući takođe** da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u svom komunikatu od 20. marta 2001. godine, naglasio da "operativne i efikasne državne institucije, pravosudna reforma, poštivanje vladavine prava i propisno vršenje vlasti, i dalje ostaju od suštinske važnosti za implementaciju Mirovnog sporazuma";

**Konstatirajući takođe** da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u svom komunikatu donesenom 31. jula 2002. godine pozvao organe vlasti da pomognu u blagovremenu upostavljanju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i u prestrukturiranju sudskog i tužilačkog sistema;

**S obzirom** da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira 7. januara 2004. godine konstatirao da je profesionalno i neovisno pravosuđe ključan evropski standard i ključni uvjet za integraciju Bosne i Hercegovine u Evropu i euroatlanske strukture te ponovno potvrdio svoju punu podršku za tekući rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća;

**Uzimajući takođe u obzir** izjavu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira od 5. marta 2004. godine, kojom je u cijelosti podržao "proces visokih sudskih i tužilačkih vijeća kao najbolju priliku za ovu zemlju da uspostavi moderno, nezavisno i multietničko pravosuđe i postigne evropske standarde u ovoj oblasti";

**Konstatirajući takođe** da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, u komunikatu donesenom nakon sastanka u Sarajevu 23. juna 2006. godine, "apelirao na organe vlasti BiH

da se disciplinirano i efikasno pozabave ključnim reformama u oblasti vladavine prava, uključujući stalnu podršku jakom i neovisnom pravosuđu i radu Visokog sudskeg i tužilačkog vijeća”;

**S obzirom** da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira 20. oktobra 2006. godine, s razočarenjem konstatirao pokušaje političara da naruše nezavisnost i efikasnost sudija i tužilaca, ali iskazao povjerenje u spremnost institucija Bosne i Hercegovine da riješe ovaj problem, te posebno podržao Visoko sudske i tužilačko vijeće u nastojanjima da osigura da sudije i tužioci budu oslobođeni i zaštićeni od političkog uplitanja u njihov rad;

**Upoznat** pismom predsjednika Visokog sudskeg i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine od 16. maja 2007. godine i pismom od 14. juna 2007. godine koje su potpisali predsjednik i članovi Vijeća, u kojem se izražava jednoglasna odluka Vijeća donesena na zasjedanju Vijeća održanom 14. juna 2007. godine, o neophodnosti da se hitno uvede sistem unutrašnjih kontrola i koordinacije ovlasti između vršenja stručne funkcije Vijeća kao nezavisnog i autonomnog tijela i tehničkih i administrativnih poslova Sekretarijata Vijeća, s ciljem da se osigura očuvanje neovisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa;

**Svjestan** hitnosti da se takve odredbe izmijene i dopune;

**Uzevši u obzir**, konstatirajući, te imajući na umu sve prethodno spomenuto, visoki predstavnik donosi sljedeću:

## ODLUKU

**kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudsakom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine**

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 25/04 i 93/05)

Zakon koji slijedi i čini sastavni dio ove Odluke, stupa na snagu kako je predviđeno u članu 9. tog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” i stupa na snagu danom objavlјivanja.

Sarajevo,

15.

juna

2007.

Dr.

Christian Schwarz-Schilling

Visoki predstavnik

## **Zakon**

### **o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine**

#### **Član 1.**

##### **(Izmjene i dopune u članu 9)**

(1) U Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 25/04 i 93/05; u daljem tekstu: Zakon), u stavu (3) člana 9. (*Odsustvo i naknade*), riječi “Poslodavac člana Vijeća, čija se plaća obezbjeđuje iz sredstava budžeta” mijenjaju se riječju

“Vijeće”, a na kraju stava dodaje se nova rečenica koja glasi: “Naknada za troškove uređuje se u propisima navedenim u članu 16. ovog Zakona.”

(2) Stav (4) člana 9. Zakona briše se. Dosadašnji stav (5) postaje stavom (4).

## Član 2.

### (Izmjene i dopune u članu 11)

(1) U članu 11. (*Predsjednik i potpredsjednici Vijeća*) Zakona, dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“(3) Predsjednik Vijeća i najviše tri člana Vijeća rade po osnovu punovremenog radnog angažmana u Vijeću.”

Dosadašnji stav (3) postaje stavom (4).

(2) Dosadašnji stav (4) člana 11. Zakona postaje stavom (5), a mijenja se i glasi:

“(5) Predsjednik priprema dnevni red za sjednice Vijeća, saziva sjednice i predsjedava sjednicama Vijeća, te nadzire sveukupan rad Vijeća i Sekretarijata. Predsjednik zastupa i predstavlja Vijeće prema trećim osobama i obavlja druge dužnosti u skladu s Poslovnikom o radu Vijeća.”

(3) Dodaje se novi stav (6), koji glasi:

“(6) Potpredsjednici pomažu predsjedniku u vršenju poslova radi efikasnog i propisnog obavljanja rada Vijeća. Jedan od potpredsjednika, u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeća, zamjenjuje predsjednika tokom njegovog odsustva. Ostale dužnosti potpredsjednikâ uređuju se Poslovnikom o radu Vijeća.”

## Član 3 .

### (Izmjene i dopune u članu 15)

(1) Stav (1) člana 15. (*Sekretariat*) Zakona, mijenja se i glasi:

“Stručne, finansijske i administrativne poslove Vijeća obavlja Sekretariat Vijeća, pod nadzorom predsjednika i dva potpredsjednika Vijeća. U poslove Sekretarijata spada, između ostalog, pružanje administrativne podrške, obavljanje pravnog, finansijskog i drugog istraživanja neophodnog kako bi Vijeće ostvarivalo svoj mandat u skladu sa zakonom, kao i davanje strateških savjeta o pitanjima vezanim za izvršavanje mandata Vijeća. Sekretariat izrađuje nacrte odluka koje donosi Vijeće, izvršava odluke koje usvaja Vijeće i redovno izvještava Vijeće o svojim aktivnostima. Sekretariat je nadležan i za izradu prijedloga godišnjeg budžeta i godišnjeg izvještaja Vijeća iz člana 20. ovog Zakona, koje pregledaju predsjednik i dva potpredsjenika Vijeća.”

(2) Stav (2) člana 15. Zakona, mijenja se i glasi:

“Sekretariat Vijeća ima direktora i zamjenika direktora, koji su odgovorni Vijeću. Direktora i zamjenika direktora imenuje i razrješava Vijeće u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Mandat direktora i mandat zamjenika direktora ograničen je na period od četiri godine. Izuzetno od odredaba iz druge rečenice stava 2. člana 34. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, mandat direktora i zamjenika direktora može se produžavati svake četiri godine.”

(3) U drugoj i trećoj rečenici stava (3) člana 15. Zakona, riječ “direktor” mijenja se riječima “komisija u čijem sastavu je član Vijeća kojeg Vijeće izabere, direktor i zamjenik direktora”.

(4) U trećoj rečenici stava (4) člana 15. Zakona, iza riječi “Direktor ili osoba koju on ovlasti je uvijek član” dodaju se riječi “i član Vijeća kojeg Vijeće izabere su uvijek članovi”. U četvrtoj rečenici, riječi “Direktor odlučuje” mijenjaju se

riječima "Na prijedlog direktora, Vijeće odlučuje".

(5) Stav (5) člana 15. Zakona, mijenja se i glasi:

"Direktor je odgovoran za sveukupno obavljanje stručnih, finansijskih i administrativnih poslova Sekretarijata, za izvršenje budžeta kojeg usvaja Vijeće, kao i za ostale poslove o kojima odluči Vijeće."

(6) Stav (6) člana 15. Zakona, mijenja se i glasi:

"Zamjenik direktora je odgovoran za nadzor nad pripremom sjednica Vijeća i nadzor nad izvršenjem odluka Vijeća, kao i za ostale poslove o kojima odluči Vijeće. Zamjenik direktora zamjenjuje direktora u njegovom odsustvu."

(7) Stav (7) člana 15. Zakona, briše se.

(8) U provoj rečenici stava (8) člana 15. Zakona, koji postaje stavom (7), riječi "osoba koju je on ovlastio" mijenjaju se riječima "zamjenik direktora". U drugoj rečenici, riječi "Direktor također može" zamjenjuju se riječima "Direktor i zamjenik direktora također mogu".

(9) Stav (9) člana 15. Zakona, briše se.

(10) U stavu (10) člana 15. Zakona, koji postaje stavom (8), iza riječi "uposlenika Sekretarijata" dodaju se sljedeće riječi: "koji nisu pomenuti u Zakonu o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine."

(11) U zadnjoj rečenici stava (11) člana 15. Zakona, iza riječi "direktora Sekretarijata" a ispred riječi "i u skladu sa uslovima ugovora o donacijama potpisanim sa donatorom", dodaje se zarez i sljedeće riječi: "u skladu s propisima o izvršenju donatorskih sredstava koje donosi Vijeće".

#### **Član 4.**

**(Izmjene i dopune u članu 20)**

U stavu (3) člana 20. (*Godišnji budžet i godišnji izvještaj*) Zakona, riječi "Do 1. februara svake godine" zamjenjuju se riječima "Najkasnije do 1. maja svake godine".

**Član 5.**

**(Izmjene i dopune u članu 64)**

Stav (7) člana 64. (*Disciplinski tužilac*) Zakona, mijenja se i glasi:

"Glavni disciplinski tužilac donosi sve administrativne i finansijske odluke Ureda disciplinskog tužioca, a izvršava ih relevantni odjel Sekretarijata po nalogu glavnog disciplinskog tužioca."

**Član 6.**

**(Izmjene i dopune u članu 79)**

U stavu (2) člana 79. (*Odluke o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti i žalbe*) Zakona, na kraju teksta, dodaje se nova rečenica, koja glasi: "Žalba ne odlaže izvršenje odluke iz stava (1) ovog člana."

**Član 7.**

**(Nova prijelazna odredba)**

Iza člana 91. Zakona dodaje se novi član 91a, koji glasi:

**"Član 91a**

**(Dosadašnji mandati direktora, zamjenika direktora i potpredsjednikâ)**

(1) Mandat direktora i zamjenika direktora Sekretarijata predviđen u ovom Zakonu smatra se započetim danom preuzimanja dužnosti direktora odnosno zamjenika direktora.

(2) Potpredsjednici Vijeća preuzimaju svoje punovremene radne dužnosti u Vijeću najkasnije do 1. januara 2008.godine."

### **Član 8.**

#### **(Stupanje na snagu ovog Zakona)**

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".